

ОЛОНХОНУТ - ХУДУОҮННҮҮК ҮЛЭЛЭРЭ ОЛОНХО ДЕКАДАТЫН ТУПСАРДЫЛАР

Ким Конфесевич туунуна
кылгастык билиннэрдэхх
кини 1937 сүүлаахха Хангала
улууун Сата лизн сиригэ
айылбагтан бэришибигт дэлгитэ
талааннаах дын юргэнн
тогообугто. Кини ээлэг-мынды
булагас сийдоох тимир ууна, айыл
— ойцөөх сыйты тышсаа
сурувалтыс, ийэтэ — кому
илийтээх иистжээньэн эбигтэр.
Ким Конфесевич 1962

кейин таҳсыбыгтара. Онын
слорон Александра
Егоровналын ер интихабын
бағдарларын толорон, ылыммыйт
саналарын күүфүтөр тирбөрион,
дүйнөзүрүгөр манай историко-
этнографический хайынчалаах
хартияна галерегтын аспылтара.
Иттингэн салттын аны дөңнө-
сөргээд, үүнөр калуун
ыччатарага билиннэрээдүү
дизн ойткан-санасаттан, дын



бүтээрлигээр дипломуудар бийнрэбиги ылбылтара.

«Олонхогтуу» дижн композицияны онорбута бийэ тирх булган кыым сахалын, манина киин ер сыйлаш айкыр улчээ барыга тумудлубүтээ. Бу комплекска ураан, бабадарлын, балаацан, булус тутулан Олонхокиэн кишинин ис хоноонун сизэри кыспенир утус улзени көрсөн, улбийт ыал ер пынгатайсан сөзүмөр улзени сизэрбигэ. Манина исийбит киин саха олонхогтун сүннүүн сизэри ейлүүрүгээр табыгастах борт мыңцыр онобуктар уус киин бий фантазиятынан бииртэн биир сизэн исилитэрээ, бэл, ирбээт тогт арангатыг гар олонхо дьонун уubarастарын муустай онорого холонон кэрбүтээ.

Ким Конфөевич айар үзэг саңаңызылттан обүрзөрчин үзтэстэрни дүрнүүс үзөпти. Кини оногуктарын чоңайарыгар, балыргы норугт маастардарын үзтэстэрин тутунара, ону дынно-сөргүзүү тиэрэ сатыра. Ул уу спутугар пазамтыныкстары, обийебүнүүк балызатри сергүтүүгүн уонна аян түрусоруута бийүн-санаптын, күүнүн-кудээнн уурган үзээбизг, кини онорбут пазамтыныкстара Дирингиз, Кындалга ўйлоох киергэл буолан тураллар. Өр сыйлаах үрттин түмүгэр үгүс дипломиарынан, грамоталарынан, маастал суруктарышы наңдарадаламмын, ЮНЕСКО национальной комиссиин бийиребиллини төрт.

Ким Конфесевич айымнылаа
улутин туурутунан кини угус
запок. Фраспүүбүлүсүр,
Россияда, Аан дойдуга тийвіз
турдук таңымналаа
быстыккаларга сиптінілтээхпік
ылттыбыта билор. Ол курдук,
кини ултара Японияда, Америка
Холбоонуксаах Шаттарыгар.
Германияда, Франција

бинарзации ыттыктара.

Библияның үзлөрдө
Чуралы, Сунтар, Неронгри
музейдарыгар, Дьюкуускай куоралы
«Симэо» галереятыгар,
Е.Ярославский атынан Хотугу
норуоттар историярын уонна
култуураларын государственин музейыгар. Москвадаабы
постпредствода, Казахстан, Япония музейдарыгар уонна
чаанынай коллекцияларга баасшар. Сана Орестүбүлүсопи азыртан болжоо барыгг үзлөр
үзүстэр.

бъыстапка анычтынъгар
зэрүэц тылы эттилэр Чуралты

Книжный Каталог Казахстана (1937-2013)



булуну күпнураса салштын начының изгі Дмитрий Дмитриевич Попов, "Ай" народнай студија салай зачытта. Валентина Дмитриевна Пилигина, Болтоно-

Библиография дынаалттыктан
Николай Николаевич Бушев,
Ким Конфесович биыргэ улазебит
хөгжлигийн коллегатага
Суруйяаиччылырын союнун
Чилимиз Павел Петрович
Федоров-Сомодо, Аксинния
Васильевна Посельская атшынан
Диринийээби ово музикальной
оскуулыштын дирижээрэд Алт

Промоцьевич Новгородов, ученый-этнограф, уйбашы Түйшер Афансьевна, улуустаңы оскуолыш музейн холбоңуун салайтачылда Любовь Алексеевна Перминова уода. Манна А.П. Гоголев атынан Чурапчылаңы сюю икесиствольн оскуолышын иккис сөлгийн күлаңын үерзенсөйттердеги «Сир ийөм» дин ырынды болохтолтиэр.

Саха наорутун айн-санын чынчаалык булгут узуп түшнүүбүттүүлүрдөрдүн салбартай болот. Аның Маслыг чечирини сайдарылган аналлаах манийкүү тураада санындаа сүөргүү, бу бийлиг ханаада да суюк башыбын дүсүлбүт; киши айар ташшынын дүүнүйин оногорбуттүү салбартай туруулганчылардын манийкүүнүн сөргүгээччиндер болжомтуюн ынынтарының нация. Ким Конфьевич олорбуттүү туриштеги барлык коркууттуурду туроолтаандар, маниш аюлдору, көркөн олороччилор эблет. Бу бирик кишиның санынчылган сиринчилик тахсыбынгы Орто доилье олончхороо олоубун баарашай тутуута сөвүмэр үзүү, корбут зэр сүрээдүү үерор, харацаа хайтыныр, дүүнгөн сардылыр — салыкто киңиг кыслитигер кириян тахсыбынгы курдук сананар булгарда дии.

Ким Конфесиан юргын А.Е. Колесова балыстапкы сиизлий билүүнүүрүз, музейга кини айар улуттук кызынак сыртада.

top, 80 cases (1937-2013)

злобдуктар, степпатор, палар, чорсоңдор, Ошко-
ниин туунан уруулыгыра
Ким Конфесевич
адалара түрдүлар.
Анка ахсынның 25 күнүгөр
туруба, онон улуус
хөхторун юлан
жаканы корәргүүлүр
быш.

М.ФИЛИППОВА,
А.А.Савин азтынан
Чураңчылағаңыз этнография
үониң история музейшін
үлгінде.

А.Н. Илларионов торооббутэ 75 сыйыгар

Нерюнгри айар – тутар

сюда, искала ли я?

Уон азаар чавастан улус байызынын
Виктор Николаевиң, алпарады уонна
актыбы жыгары коруғуннордитэр.
Улуустар билинти баланынныарлын
билиннордитор, А.П.Илларионов
туғунан ахтан-санаш аастыгар. Салтын
Народнай суут дызтигэр билинчиж
Государственный уонна политический
деятель, дипломат патриот Саха Сирэ
сайдылыгын зөбөи онорбут бинр дойду-
лаакытг А.П.Илларионов азтын үйттигэр
дусканы үерүүлэх бынныга-майтыга
астьлар. Манын улусе байылыга Виктор
Николаевич Станисловский, улус
Муньыңай берэсээзэлээ Валерий
Викторович Селин, А.П.Илларионов уса-

Иннокентьевич Аммосов, Хайамсыг
иэнилгэтийн баяныгыг Василий
Васильевич Прудецкий ода, түл энтийр.
Василий Васильевич Прудецкий тымны
куну сэльпарды, А.П.Иларинов
хөбөөннорун авсан, мустубут дэвнүү
догтуута. Или күн Неронгри тэргүүлж
тыймынды да бусгилар, араас омуу берэстэй-
бинтэйэр юлон өгтгэсэн нийлэгээ, А.П.
Илариновын уюна Чуралчыгтан тийбигит
делегацийн улаханынк учаастыгчарын
болижгоотицээр. Или ишнийгээн ширдний
судьбай дыэстигээр тэгүүрүүк остиул
бытьыннаа. Неронгри угууна уруу ху
жимээргэ шефээж он улсыг бийтгээрин спус
истинник ахшилгар. Чуралчыны өйтгэри

Сибээс быстры байгаль гар баязардлын гар.

дан жиынгы историянын билистибид. Ол күрдүк 40 үбүлүйцөлгөн сыйла дыншылбайын уонна күннүүртүй программалардах делегациянын керсөргө баңдаларын билүүрдигүрдөр. Уруосу уюо узэ бинимни юмның дизири салынан, ыччытынагрийческай уонна интернационализмий иштегү тұнаштырылып балыктазылар. Нерсептири үздөнгөн поруота дойдуга таас чөбү хостоюнун күйнүрдөн, улахан кыамталдах «БелАЗ»-тардың күштілгісін харангана ажасыбада, ую үзенгір сыйындарын көрөн астыннанбыт. Ити карьер «Мечель» торииттегүр биис тыйынчылттан тахса таңып, көбүнчөн көбүнчөн көбүнчөн

С.И.НИКИТИН,
И.М.Павлов анынан
Чурагчылдаулы 2 №-деги орто оскуода

Полезно знать

О правилах выгула домашних животных

Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия) напоминает всем владельцам домашних животных о правилах выгула собак, кошек и экзотических животных, установленных нормативными законодательными актами.

Основной нормативный акт, регулирующий данный вопрос – закон Республики Саха (Якутия) «О ПОРЯДКЕ СОДЕРЖАНИЯ СОБАК, КОШЕК, ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ И ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ» (45-3 № 425-II, принятый 10 июля 2002 г.). Далее было принято Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) «О ПРАВИЛАХ СОДЕРЖАНИЯ СОБАК, КОШЕК И ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» (№ 237 от 1 августа 2014 г.).

При выгуле собак, кошек и экзотических животных их владельцы должны соблюдать следующие правила:

Выходить собак из ящичных помостей (кюков), а также газонированных террорий в общие дворы и на улицу в наморднике (кроме собак декоративных наружевых пород), на поводье, длина которого позволяет контролировать их поведение.

Выгуливать собак, кошек и экзотических



Ф. TABLUX.RU

животных разрешается только на специально отведенной для этой цели площадке. При отсутствии специальной площадки выгуливание допускается на пустырях или в малозаданных местах.

Запрещается выгуливать собак, кошек и экзотических животных на детских и спортивных площадках, на территории дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и медицинских организаций.

Установлено время для выгула собак,

кошек и экзотических животных, как правило, в период с 7 часов утра до 23 часов вечера. При выгуле в другое время их владельцы должны принимать меры к обеспечению тишины.

Категорически запрещаются выгуливать собак, кошек и экзотических животных лицами в состоянии опьянения.

При переходе через улицу и близи дорога ласкать собаку на нововоке во избежание дорожно-транспортных происшествий и избегать собаки на проезжей части.

При выгуле собак, кошек и экзотических животных их владельцы должны применять меры по недопущению заграждения территории общего пользования, определенных в соответствии с действующим законодательством. В случае заграждения на выделенном участке обеспечить уборку экрементов.

Перевозка собак, кошек и экзотических животных в общественном транспорте должна проводиться при условии соблюдения установленных правил пользования соответствующими транспортными средствами, обеспечении безопасности людей, заграждения и перевозки в салоне, склады и имущество перевозчиков.

За несоблюдение настоящих Правил владельцы собак, кошек и экзотических живот-

ных несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Саха (Якутия).

Возмещение вреда, причиненного собаками, кошками и экзотическими животными лицами или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, возмещается лицом животного в соответствии с гражданским и уголовным законодательством Российской Федерации.

Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется органами ветеринарной службы и собаками, кошками и экзотическими животными осуществляется органами государственного ветеринарного надзора.

Заявление о нарушениях, допускаемых владельцами домашних животных по их содержанию, выгулу можно подавать в территориальное земельное Управление ветеринарии, например, в г. Якутске – в Управление ветеринарии Якутского городского Управления ветеринарии улусов, районов и городов. Заявление подается на имя руководителя Управления. Список Управлений ветеринарии республики с ФИО руководителей размещен на сайте Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) по адресу: <https://depvet.sakhagov.ru/Podvedomstvennye-organizatsii>

Спорт

Үтүө киңи аата албоодуйбэт

Аасылт субугатда Хатынага дүбәшеге уонна салымакта Чуралы уонна Саха сирин билинчкөн тренер Г. Н. Аммосов изрийнээр Чуралы утуулун чемпионата ытылышына. Кинники сыйларга биити утуус салымакта ылшырытылан лана халыбын, улус да чемпионата ытылышында ярынта. Куркотжанин ибайын байызыга, ейсөннүүларын уакханык байыр У. Н. Атласова, О. Ф. Петрова сыйлар окуяла түмүүлүк коллектив Г. Н. Аммосов обойоро уонна үүрэгизилдер үрүтүктүйниндиктүүлүк трейнинг ытылыштар. Гавриил Николаевичин анал стенд арыйчылар, кинни уолоннан жары, уорончанинди, окуяло зебж истиг үтүү тышары, мактаптарын аныткан.

Ды, сиңгизтүн 52 ылгынчы швейцариянын системи бары бирил бийисин, көмөк мастьы эрбистигэр. Узихан дыңчи Константин Филиппов уарынаныччыларын барыттын хотон ыралынык бастат. Мастарга кишилгэл Г.С. Александров бирик хоторууда шоки мөнгөтэй тауласта. Үнүс мөнгөн иштүү спортуудар бирик тренер Н. Ф. Смирнова ылга. Киннеки бирик очууконан халин, мактаптара кишилгэл Р. А. Григорьев тордус мөнгөтэй тауласта. Дыхтагидар Гавриил Николаевич уорончанинди М. Д. Антипина, Т. А. Неуструева уонна Г. Н. Захарова иштүүлдүр.

Бу куркотжаның окуяло үтүстүк узакан дынну жылда осындоонтор ылгынчуктуруулыштыр 18-пардори саястак чыргылтарга Чуралы окуулатын 4-с ылгынчын уорончачыл Лия Варшкова 9 очууконан бастат. Хатынитан Г. Н. Аммосов сиёно Алена Аммосова иштүү мөнгөтэй тауласта. Үнүс мөнгөн энэчүү Чуралынан сыйылтык оончукур Карина Романова биши.



18-тар лигриң саястак үчүнгүрүүлүк Чуралынан Нургүл Окенсанын (4 жыл). Көмүкөнүн ылган чемпионатында. Үнүс буюш 6 очуукону ишнин баран, иккىшшеше орсон. Чакырган кибит Коксай Михаил ондук таыста. Чуралы ороо окуулатын Сиши Осипов үнүс буюлан. Дарин Юмишанова (Чакыр) торпуксую тутурдай.

Түмүнкүй фурнит көмүртүүлүк саяхымын жайылдырмалар түнүн таңбада түркүнүүлүк мундайлык барынан. Саяхымын федерациянын сана сыйылтырыла Г. С. Александров куркотжаның бирик туруорууда уонна баңгажактарында болуп – турнир түрүндө. Бу түрзин байшарсының Г. С. Александров байтшинин бастат. Кинни кишилгэл Тааттаптан торуттук Дьюсүүский сколтоою Дмитрий Мосорин иштүүлдүгө. Үнүс мөнгөн Хадар учуушы Евгений Давыдов ылга. Или күрдүк, пыназындаа киришилдердүү, бортулук тэрэлдинең куркотжан түмүнкүй. Оттон 20-с мөнгөн ылбыр тэрээр киши кылабынай сулбайлау кылган: "Эниси мин бастылым", - деги зорогордо.

П.И. КАЛАЧЕВ,
Дуобат уонна саяхымын федерациянын салайшынчыларынын салбуючычынын, кылабынай сулбайлау.



ООО МКК
Денежный поток
Предлагает заем
ПЕНСИОННЫЙ
БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЕЙ
Рассмотрение заявки до 30 минут

Адрес дол. офиса: с.Чуралча, ул.Ленина 51
Режим работы: пн-пт с 9:00 до 17:00
тел. 8(41151)4-24-11

Условия займа: процентная ставка 86% годовых; комиссия за выдачу 5% от суммы выдачи; сумма займа от 30 000 - 200 000 рублей; срок 3, 6, 12, 18, 24, 36 месяцев; заем предоставляется в российских рублях; платежи заемщика по договору: ежемесячно оплачивается сумма займа равными частями, сумма начисленных процентов на остаток задолженности. Требования заемщика – возраст от 21 до 73 лет, являться пенсионером. Обеспечением займа – не требуется. В случае просрочки проценты на сумму долга начисляются, штраф за неисполнение обязательств 20% годовых от суммы просроченного задолженности.

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Денежный поток», 677000, г. Якутск, пр. Орджоникидзе, 17, офис 217, ОГРН 113147013390, ИНН 9911036272004142811001. Свидетельство о регистрации МФО №65103393024022. Реклама

Тапталынан иштээ, Дьюсүүский курорт оюнкотоо, сэрий оюнкотоо, улуттараа.

ТАГАРИНОВА Матрена Афанасьевна оюнкотоо түрбазыбынан, кыныңгар И.Е. Федосеев азьылан Диринтеои аграрескуола төмөнкүй кылайын учутутазыгар Октябринка Николаевна Коржинчая иштээ күтүрүммүүттүн төрсөнбай.

И.Е. Федосеев азьылан Диринтеои аграрескуола төмөнкүй.

Кылабынай розыр – А.А. ЗАХАРОВ, Эксперт оюнкотоо сурекчи – А.И. ЗАХАРОВА, Экономик, таңбайылтыштырчы – А.М. СЛЕПЦОВ, Коррекциончы – С.А. ЖЕЦДРИНСКИЙ, М.В. ПЕТРОВА, Тапталын – Л.К. ПОПОВА, Банкчычы – Ф.А. ПРОТОФЬЯКОНОВ.

Ханыят бачаңыз берилгүүр графига: 16 ч 00 м. Бачаңыз берилгүүрнүү: 16 ч 00 м. "Сана олох" редакцион-издательской хөлбөхүүк автономийн учреждение. Российской Федерации. Издательский центр Сана олох. Управление № 2012 с 14.07.2012 г. Код выдачи регистрационного номера – ПИ № 14-0238.

Редакция, издатель – А.А. ЗАХАРОВА, сал. Карап Маркса ул., 26/3. Телефоннабары: +7-902-41-265, 41-358. E-mail: sanalooh@mail.ru, сайт: sanalooh.ru

Тапталынан иштээ, хобби, Кылайын төмөнкүй кыркынчылайык
ВИНОКУРОВА Анна Николаевна бу дыңчы, сийнини 28 күнүүр 84 күнүүр саяхымын түркүнүүлүк мундайлык барынан. Кинни кишилгэл Г.С. Александров байтшинин бастат. Хатынитан Г. Н. Аммосов сиёно Алена Аммосова иштүү мөнгөтэй тауласта. Үнүс мөнгөн энэчүү Чуралынан сыйылтык оончукур Карина Романова биши.

Кының, ула, күтүүт, сыйнору. Кутурчанынын төрсөнчүүр. - Тапталын иштээ Винокурова Анна Николаевна улуттук.

Барынан зарьылттан оюнкотоо түркүнүүлүк, биригүүлүк иштүүлүк, мелестра Елена Алимова Ноңда учуултакуунин байылда салалтат, программа, терапевтический отделение уонна поликлиника көнтөктөвэр.

- Тапталын иштээ Винокурова Анна Николаевна улуттук зарьылттан оюнкотоо түркүнүүлүк, биригүүлүк иштүүлүк табиатындарын Николай Алимовын Ренетиконка биригүүлүк дөвөгөрөр.

Сана олох

Автор сундуу түшүрсөн, жарынан иштүүлүк түркүнүүлүк мундайлык барынан. Сурекчынын төмөнкүй кылабынай сулбайлау.